

## Nadau ta Baptista (E)

I a tots los aveths  
Qui arriden, qui arriden  
I a tots los aveths  
Qui arriden deu hred  
E lo pair Nadau,  
Qui vola, qui vola,  
E lo pair Nadau,  
Qui vola, la haut.

Sus los amorós,  
Que nèva, que nèva,  
Sus los amorós,  
Que nèva tot doç,  
E lo monde autorn,  
Que vira, que vira,  
E lo monde autorn,  
Que vira, trop cort.

Jo, tot au dehens,  
Que t'aimi, que t'aimi,  
Jo, tot au dehens,  
Que t'aimi, tostems.  
Hens la crampa au som,  
Baptista, Baptista,  
Hens la crampa au som,  
Baptista que drom

Christmas for Baptista

There are all the pines  
laughing, laughing  
There are all the pines  
laughing with the frost  
and father Christmas  
flying, flying  
and father Christmas  
Flying up there

On the lovers  
it's snowing, snowing  
On the lovers  
it's snowing softly  
and the world all around  
is turning, turning  
and the world all around  
Turning, too slow

From the depth of my heart  
I love you, I love you  
From the depth of my heart  
I love you always  
In the bedroom up there  
Baptista, Baptista  
In the bedroom up there  
Baptista is sleeping